



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva po hitnom postupku, na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 19. novembra 2021. godine.

Broj: 01-1208/2

Podgorica, 24. novembar 2021. godine

Milo Đukanović



Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 19. novembra 2021. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Član 1

U Zakonu o sportu („Službeni list CG”, broj 44/18) u članu 29 stav 2 mijenja se i glasi:

„Sportisti se utvrđuje status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom ako je kao reprezentativac Crne Gore ostvario, u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, prvo, drugo ili treće mjesto na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili je na programu Olimpijskih igara, odnosno Paraolimpijskih igara, odnosno ako je izabran za sportistu godine iz člana 77 ovog zakona ili u izboru Udruženja sportskih novinara, a postao je svjetski ili evropski prvak, ili osvajač medalje na svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu.”

U stavu 3 riječi: „WBC, WBA, WBO ili IBF” zamjenjuju se riječima: „WBC, WBA, WBO, IBF ili WBU”.

U stavu 5 riječ „Ministarstvu” zamjenjuje se riječima: „organu uprave nadležnom za poslove sporta (u daljem tekstu: Uprava)”.

U st. 7, 8 i 9 riječ „Ministarstvo” zamjenjuje se riječju „Uprava”.

Član 2

U članu 30 st. 5, 7 i 8, članu 40 stav 5, članu 41 stav 4, članu 42 stav 3, članu 49 stav 1, članu 51 st. 1, 4 i 5, članu 52 st. 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8, članu 54 st. 1 i 3, članu 55 st. 5 i 8, članu 64 stav 4, članu 67 stav 4, članu 71 stav 7, članu 73 st. 1 i 6, članu 74 st. 2 i 3, članu 75 st. 5, 6 i 7, članu 76 st. 3 i 6, članu 80 stav 3, članu 107, članu 113 stav 4, članu 117 st. 1, 2, 6 i 7, članu 118, članu 119 st. 1, 2 i 6, članu 120 st. 1 i 3, članu 121 st. 1 i 2, članu 126 stav 2 i članu 127 st. 1 i 2 riječ „Ministarstvo” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „Uprava” u odgovarajućem padežu.

Član 3

U članu 46 stav 1 tačka 13 briše se.

Dosadašnje tač. 14, 15 i 16 postaju tač. 13, 14 i 15.

Član 4

U članu 62 stav 2 poslije riječi: „Predsjednik sportske organizacije” dodaje se zarez i riječi: „predsjednik skupštine sportske organizacije, član skupštine”.

U stavu 3 poslije riječi „Ministarstvu” dodaje se zarez i riječ „Upravi”.

Član 5

Član 100 mijenja se i glasi:

„Zabranjen je doping u sportu.”

Doping predstavlja postojanje jedne ili više povreda antidoping pravila utvrđenih Svjetskim kodeksom protiv dopinga.

Na utvrđivanje povreda antidoping pravila primjenjuju se odredbe Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu, Svjetskog kodeksa protiv dopinga i antidoping pravila koja donosi Komisija za antidoping.

Antidoping pravilima iz stava 3 ovog člana utvrđuju se kršenja antidoping pravila, postupci za ispitivanje kršenja antidoping pravila, poništavanje sportskih rezultata i druge sankcije, postupci po žalbi na odluke koje donose nadležna tijela i organizacije u oblasti borbe protiv dopinga, postupci za priznavanje odluka nadležnih međunarodnih tijela i organizacija, kao i nadležnih tijela i organizacija drugih država u oblasti borbe protiv dopinga, ograničenja u primjeni sankcija, kao i druga pitanja u skladu sa konvencijama i kodeksom iz stava 3 ovog člana i pravilima WADA.

Listu nedozvoljenih sredstava koja je utvrđena Listom farmakoloških vrsta sredstava i metoda za dopingovanje koju utvrđuje WADA, Komisija za antidoping objavljuje na svojoj internet stranici.“.

Član 6

Član 101 briše se.

Član 7

Član 102 mijenja se i glasi:

„Komisija za antidoping

Član 102

Radi praćenja i sprovođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu osniva se Komisija za antidoping (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima svojstvo pravnog lica i nezavisna je u svom radu.

Komisija:

1) obezbjeđuje usklađenost antidoping pravila s odredbama Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu i Svjetskog kodeksa protiv dopinga;

2) priprema i odobrava godišnji plan analize doping kontrole i vodi registre sportista koji se testiraju;

3) obezbjeđuje prikupljanje uzoraka dobijenih od sportista tokom doping kontrola za vrijeme sportskih takmičenja i van održavanja sportskih takmičenja i obezbjeđuje dalje analize u akreditovanim laboratorijama od strane WADA;

4) sprovodi ispitivanje i istragu kršenja antidoping pravila, Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu i Svjetskog kodeksa protiv dopinga i odlučuje o povredama antidoping pravila;

5) izriče privremenu zabranu sportisti da učestvuje u sportskim takmičenjima ili drugu sankciju, ako se utvrdi kršenje antidoping pravila, Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu i Svjetskog kodeksa protiv dopinga;

6) sprovodi obrazovne i istraživačke mjere u oblasti borbe protiv dopinga;

7) radi sprovođenja odredbi Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu i Svjetskog kodeksa protiv dopinga, obrađuje lične podatke, uključujući zdravstvene podatke sportista, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

8) preuzima i druge mjere utvrđene Međunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, Evropskom konvencijom protiv dopingovanja u sportu, Svjetskim kodeksom protiv dopinga i antidoping pravilima iz člana 100 stav 3 ovog zakona.“.

Član 8

Član 103 mijenja se i glasi:

„Organizacija Komisije

Član 103

Organi Komisije su savjet i direktor.

Savjet ima tri člana, od kojih:

- jednog člana imenuje Savjet za sport;
- jednog člana imenuje POK;
- jednog člana imenuje COK.

Članovi savjeta imenuju se na period od četiri godine.

Za člana savjeta Komisije ne može biti imenovano lice koje je član organa upravljanja sportske organizacije, niti predstavnik državnih organa, odnosno političkih partija.

Direktora Komisije imenuje i razrješava savjet Komisije, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina.

Savjet Komisije obrazuje komisije i tijela za sprovođenje određenih poslova iz nadležnosti Komisije.

Za člana komisije i tijela za sprovođenje određenih poslova iz nadležnosti Komisije ne može biti imenovano lice koje je član organa upravljanja sportske organizacije, niti predstavnik državnih organa, odnosno političkih partija.“

Član 9

Poslije člana 103 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Statut

Član 103a

Statut Komisije donosi savjet.

Statutom Komisije uređuju se način izbora direktora, nadležnosti organa komisije, obrazovanje komisija i tijela iz člana 103 stav 5 ovog zakona i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Godišnji plan rada i izvještaj o radu

Član 103b

Godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu Komisija podnosi Ministarstvu.

Finansiranje

Član 103c

Sredstva za rad Komisije obezbjeđuju se iz Budžeta, donacija, priloga i sponzorstava, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.“.

Član 10

U članu 132 stav 1 tač. 4, 6, 8 i 15 riječ „Ministarstvo“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „Uprava“ u odgovarajućem padežu.

Tačka 39 briše se.

Dosadašnje tač. 40, 41, 42, 43 i 44 postaju tač. 39, 40, 41, 42 i 43.

U stavu 3 riječi: „tač. 1, 2, 35, 36, 37, 40, 41 i 42“, zamjenjuju se riječima: „tač. 1, 2, 35, 36, 37, 39, 40 i 41.“.

U stavu 4 riječi: „tač. 1, 2, 37, 40, 41 i 42“, zamjenjuju se riječima: „tač. 1, 2, 37, 39, 40 i 41.“.

Član 11

U članu 139 stav 5 mijenja se i glasi:

„Sportisti kojem je utvrđen status vrhunskog sportiste prije stupanja na snagu ovog zakona, kojem Ministarstvo utvrdi da ispunjava uslove iz člana 72 stav 2 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona, a nije ostvario prvo, drugo ili treće mjesto na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili je na programu Olimpijskih igara, odnosno Paraolimpijskih igara, visina doživotne mjesečne naknade, nakon stupanja na snagu ovog zakona, iznosi jednu polovinu prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata naknade.“

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Vrhunskom sportisti iz karate sporta koji je u ranijem periodu ostvario rezultat iz člana 29 stav 2 ovog zakona, visina doživotne mjesečne naknade uskladiće se sa aktom iz člana 79 stav 1 ovog zakona.“

Dosadašnji st. 6, 7 i 8 postaju 7, 8 i 9.

Član 12

Poslije člana 144 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Rok za imenovanje organa

Član 144a

Savjet Komisije imenovaće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut Komisije donijeće se u roku od 30 dana od dana imenovanja savjeta iz stava 1 ovog člana.

Direktor Komisije imenovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Komisija za antidoping obrazovana prije donošenja ovog zakona prestaje sa radom danom imenovanja savjeta iz stava 1 ovog člana.

Rok za donošenje antidoping pravila

Član 144b

Antidoping pravila iz člana 100 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore.“

Broj: 26-1/21-8/10

EPA 320 XXVII

Podgorica, 19. novembar 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 27. SAZIVA

PREDSJEDNIK

